



DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA D.O.O.
PODGORICA

“A-PRAVA MONTENEGRO”, PODGORICA

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2024. GODINU**

“A-PRAVA MONTENEGRO”, POGORICA

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2024. GODINU**

SADRŽAJ

	Strana
I IZVJEŠTAJ REVIZORA	1 - 4
II FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI:	
BILANS USPJEHA ZA 2024. GODINU	5 - 7
BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2024. GODINE	8 - 11
III NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE	12 - 27



Društvo za reviziju finansijskih iskaza d.o.o.
Ul. Vasa Raičkovića br. 5, Podgorica
Mob. tel. +382 67 802 881
e-mail: eurorev@t-com.me

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Skupštini "A-PRAVA MONTENEGRO", Podgorica

Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja "A-PRAVA MONTENEGRO", Podgorica, koji obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2024. godine i bilans uspjeha za 2024. godinu, te napomene uz finansijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji "A-PRAVA MONTENEGRO", Podgorica, pripremljeni su po svim materijalno značajnim aspektima u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore.

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo od "A-PRAVA MONTENEGRO", Podgorica, u skladu sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu sa tim zahtjevima. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dovoljni i adekvatni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našem profesionalnom rasuđivanju, od najveće važnosti za reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju mišljenja o njima, i ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Ključna revizijska pitanja	Odgovarajuća revizijska procedura
<i>Aдекватно priznavanje, vrednovanje i objelodanjivanje ostalih poslovnih prihoda</i>	
„A-PRAVA MONTENEGRO”, Podgorica, ostvaruje ostale poslovne prihode po osnovu Privremene tarife naknada za kablovsku retransmisiju audiovizuelnih djela sa repertoara Organizacije. Naknada za korišćenje audiovizuelnih djela sa repertoara „A-PRAVA MONTENEGRO”, Podgorica iznosi 2 % od bruto prihoda koji korisnik ostvaruje iz djelatnosti čije obavljanje je uslovljeno korišćenjem audiovizuelnih djela. Mali broj kupaca ne ukazuje na veći rizik neadekvatnog priznavanja prihoda i njihovog procjenjivanja. Utvdili smo da je prihod od ovih usluga ključno pitanje revizije zbog njihovog značajnog iznosa. Objelodanjene informacije koje se odnose na priznavanje ostalih poslovnih prihoda i sa njima povezanim pozicijama izvršeno je u napomenama 4.3., 4.5. i 4.11. u Napomenama uz finansijske iskaze.	Naše revizijske procedure su uključivale: - Razumijevanje politika i procedura koje se primjenjuju na priznavanje prihoda; - Obavljanje analitičkih postupaka ključnih komponenti „A-PRAVA MONTENEGRO”, Podgorica analizirajući aktuelne performanse sa istim performansama prethodne godine; - Obavljanje cut-off procedura na uzorku transakcija prihoda na kraju godine kako bi se zaključilo da li je priznavanje obavljeno za odgovarajući vremenski period; - Testiranje na bazi uzorka ispostavljenih faktura i praćenje do njihove naplate, te adekvatnost obuhvatanja plaćanja; - Provjera na bazi uzorka uslova navedenih u fakturi i - Testiranje starosne strukture potraživanja i adekvatnost izvršenog otpisa. Zaključak: <i>Na osnovu izvršenih aktivnosti, nismo utvrdili materijalne greške za priznavanje i vredovanje prihoda i potraživanja.</i>

Skretanje pažnje

Naknada za kablovsku retransmisiju iznosi 2 % od bruto prihoda koji korisnik ostvaruje iz djelatnosti čije obavljanje je uslovljeno korišćenjem audiovizuelnih djela. Iznosi o ostvarenim prihodima korisnika su dostavljeni putem e-maila, potvrda i analitičkih kartica prihoda korisnika, tako da njihovu tačnost nismo mogli provjeriti (Napomena 15).

Odgovornosti menadžmenta za finansijske izvještaje

Menadžment je odgovoran za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu s punim MSFI i za one interne kontrole za koje menadžment odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza usled prevare ili grešaka. U sastavljanju finansijskih izvještaja, menadžment je odgovoran za procjenjivanje sposobnosti "A-PRAVA MONTENEGRO", Podgorica da nastavi s poslovanjem, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s nastavkom poslovanja i korištenjem računovodstvene osnove zasnovane na stalnosti poslovanja, osim ako menadžment ili namjerava likvidirati "A-PRAVA MONTENEGRO", Podgorica ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza usled prevare ili greške i izdati izvještaj revizora koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je visok nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRS uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni iskazi mogu nastati usled prevare ili greške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili zbirno, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRS, koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- identifikujemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim izvještajima, zbog prevare ili greške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog iskaza nastalog usled prevare je veći od rizika nastalog usled greške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, falsifikovanje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- sagledavamo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola "A-PRAVA MONTENEGRO", Podgorica.
- ocjenjujemo adekvatnost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je izvršio menadžment.
- donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane menadžmenta i, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu

sumnju u sposobnost "A-PRAVA MONTENEGRO", Podgorica da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom mišljenju na objelodanjivanje u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da "A-PRAVA MONTENEGRO", Podgorica prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranom djelokrugom i vremenskom rasporedu revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Takođe, dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u vezi s nezavisnošću i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utiču na našu nezavisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim mjerama zaštite. Između pitanja o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ta pitanja u našem revizorskom izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kada odlučimo, u veoma rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba saopštiti u našem izvještaju jer se razumno može očekivati da bi negativne posledice saopštavanja nadmašile dobrobiti javnog interesa od takvog saopštavanja.

Podgorica, 24. mart 2025. godine.

"EUROREV" DOO, Podgorica



Sava Obradović
Sava Obradović, Ovlašćeni revizor

“A-PRAVA MONTENEGRO” AD, PODGORICA
ISKAZ O REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine

u EUR

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201			
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202			
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204		544.265	506.929
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205	4	522.435	479.020
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206	5	21.830	27.909
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210)	208		379.002	347.307
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209	6	7.339	9.314
53, 54 i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210	8	354.103	320.394
540	c) Amortizacija	210a	7	17.560	17.599
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211	9	161.864	159.221
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		126.275	120.823
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		35.589	38.398
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214		9.617	8.965
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		23.358	26.928
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216		2.614	2.505
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217			
580, 581, 582, 589 (dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589 (dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtno imovine (osim finansijske)	219			
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220		123	95
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		3.276	306
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222			
660 (dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661 (dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669 (dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			

Napomene na stranama 12 - 27 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja
Izvještaj revizora - strane 1 - 4.

	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226			
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229			
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230		10	9
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233		10	9
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	234			
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236			
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237		3.286	315
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239			
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepov. licima	240	10	3.286	315
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		(3.276)	(306)
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242			
690 - 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244			
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245			
721	1. Tekući porez na dobit	246			
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247			
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248			

Napomene na stranama 12 - 27 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja
Izvještaj revizora - strane 1 - 4.

	VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (250 do 257)	249			
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			
	VII. ODLOŽENI PORESKI RASHODI ILI PRIHODI PERIODA U VEZI SA DRUGIM STAVKAMA REZULTATA /POVEZANIM SA KAPITALOM/	258			
	VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249- 258)	259			
	IX. NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT (248+259)	260			
	X. ZARADA PO AKCIJI	261			
	1. Osnovna zarada po akciji	262			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
	XI. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	264			
	XII. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA KOJI NE OBEZBEĐUJU KONTROLU	265			

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Sonja Obradović

Odgovorno lice

Predrag Burić

U Podgorici

Dana 21.03.2025. godine

Napomene na stranama 12 - 27 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja
Izvještaj revizora - strane 1 - 4.

“A-PRAVA MONTENEGRO” AD, PODGORICA
ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
na dan 31.12.2024. godine

u EUR

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznosi		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Kranje stanje 31.12.2023. g.	Početno stanje 01.01.2023. g.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		79.656	2.663	
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003				
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005				
012	3. Goodwill	006				
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008	11	79.655	2.662	
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009				
023, 027(dio)	2. Postrojenja i oprema	010		5.993	2.662	
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		73.662		
024	3.1. Investicione nekretnine	012				
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014		73.662		
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015				
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016		1	1	
030, 039(dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017		1	1	
033 (dio), 039 (dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				
031 (dio), 032 (dio), 039 (dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019				
033 (dio), 039 (dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020				
031 (dio), 032 (dio)	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021				
032 (dio), 034, 035, 036, 039 (dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)	022				
038, 039(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023				

Napomene na stranama 12 - 27 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja
Izvještaj revizora - strane 1 - 4.

288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024				
	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		340.903	321.026	
	I. ZALIHE (027 do 030)	026				
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni dijelovi, sitan inventar i auto gume)	027				
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029				
15	4. Dati avansi	030				
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		58.446	12.344	
202, 203, 209 (dio)	1. Potraživanja od kupaca	032	12	53.462	12.156	
200, 209 (dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033				
201, 209 (dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034				
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		4.984	188	
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036				
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037				
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038	13	4.984	188	
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039				
236 (dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040				
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	041				
23 osim 236 (dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042				
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043	14	282.457	308.682	
04	V. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044				
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045	15	43.159	39.092	
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		463.718	362.781	
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101				
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102				
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103				
320	III. EMISIONA PREMIJA	104				

Napomene na stranama 12 - 27 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja
Izvještaj revizora - strane 1 - 4.

	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105				
321	1. Zakonske rezerve	106				
322 (dio)	2. Statutarne rezerve	107				
322 (dio)	3. Druge rezerve	108				
330 i potr. saldo računa 331, 332, 333, 334, 335 i 336	4. Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109				
dugov. saldo računa 331, 332, 333, 334, 335 i 336	5. Negativne revalorizacije rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110				
	VI. NERASPOREĐENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111				
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112				
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113				
350	3. Gubitak ranijih godina	114				
351	4. Gubitak tekuće godine	115				
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		210.436	144.144	
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118				
404 (dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119				
400 (dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120				
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122	16	210.436	144.144	
414, 415	1. Dugoročni krediti	123				
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		210.436	144.144	
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125				
495 (dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126				
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		253.382	218.637	
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128				

Napomene na stranama 12 - 27 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja
Izvještaj revizora - strane 1 - 4.

	II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	129		253.382	218.637	
422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio), 426 i 429 (dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130	16	16.225		
422 dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131				
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132				
433 i 434	4. Obaveze prema dobavljačima	133	17	2.468	13.170	
439 (dio)	5. Obaveze po mjenicama	134				
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135				
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136				
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		234.589	205.467	
439 (dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138	18	222.211	194.803	
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139	19	12.378	10.664	
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140				
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141				
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142				
490, 491, 494, 495 (dio), 496, 497 i 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143				
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		463.718	362.781	

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Sonja Obradović

Predrag Burić

U Podgorici

Dana 21.03.2025. godine

Napomene na stranama 12 - 27 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja
Izvještaj revizora - strane 1 - 4.

“A-PRAVA MONTENEGRO”, PODGORICA**Napomene uz finansijske izvještaje****Djelatnost i organizacija**

1. Organizacija za zaštitu prava autora audiovizuelnih djela i nosilaca srodnih prava u Crnoj Gori “A-PRAVA MONTENEGRO” (u daljem tekstu Organizacija) osnovana je 05.07.2012. godine u Podgorici. Organizacija je registrovana i upisana u Registar nevladinih udruženja Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova br. 05-006/12-11597/1 od 01.08.2012. godine. Organizaciji je shodno Rješenju o registraciji Poreske uprave br. 30-01-15743-3 od 14.08.2012. godine dodijeljen PIB 02886626.

Organizacija 02.07.2013. godine mijenja naziv u “Organizacija za zaštitu prava filmskih producenata u Crnoj Gori “A-PRAVA MONTENEGRO”. Ova promjena je registrovana Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova br. 05-006/13-41607/1 od 22.07.2013. godine.

Skraćeni naziv Organizacije je “A-PRAVA MONTENEGRO”.

Sjedište Organizacije je u Podgorici, ulica Josipa Broza Tita 17.

Organi Organizacije su:

- Skupština koju čine svi članovi Organizacije,
- Upravni odbor koji ima 5 članova sa mandatom od 5 godina,
- Nadzorni odbor koji broji 3 člana sa mandatom od 5 godina i
- Izvršni direktor kao lice koje zastupa Organizaciju i ima mandat 4 godine.

Organizacija na kraju 2024. godine ima 6 zaposlenih radnika (2023. godine 6 radnika).

Organizacija, između ostalog, obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava filmskih producenata na videogramima, brine o pravima filmskih producenata u Crnoj Gori u skladu sa zakonom, za račun svojih članova zaključuje ugovore sa korisnicima predmeta zaštite o neisključivom ustupanju prava uz naplatu naknade, vrši raspodjelu prikupljenih prihoda svojim članovima, sarađuje sa stranim organizacijama za zaštitu prava iz domena audiovizuelnih umjetnosti u cilju jačanja međunarodnih standarda u oblasti zaštite prava filmskih producenata i dr.

Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore je postupajući po zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava filmskih producenata, br. 02-3973 od 06.08.2013. godine i dopune zahtjeva br. 01-82 od 18.02.2014. godine, koji je podnijela Organizacija, donio 30.05.2014. godine Rješenje br. 02-2938 o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava filmskih producenata Organizaciji “A-PRAVA MONTENEGRO”.

“A-PRAVA MONTENEGRO”, PODGORICA**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****Osnova za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja i računovodstveni metod****Izjava o usaglašenosti**

2. Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju godišnje finansijske izvještaje i sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori.

Uticaj i primjena novih i revidiranih MSFI i MRS

2.1. Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu MRS odnosno MSFI koji su bili u primjeni na dan 1. januara 2013. godine i na njima zasnovanim propisima o računovodstvu Crne Gore. Promjene u važećim Standardima i tumačenjima, kao i novousvojeni Standardi i tumačenja, izdati nakon 1. januara 2013. godine, nisu objavljeni i zvanično usvojeni u Crnoj Gori i, saglasno tome, nisu primijenjeni u sastavljanju priloženih finansijskih izvještaja.

Prema Zakonu o računovodstvu pravna lica sastavljaju finansijske iskaze po Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno po Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), koje je proglasio IASB i usvojio i objavio nadležni organ koji je od odgovarajućeg organa Međunarodne federacije računovođa (IFAC) dobio pravo na prevod i objavljivanje.

U skladu sa odlukom Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore od 01.01.2009. godine, u Crnoj Gori su prevedeni i u primjeni sledeći Međunarodni računovodstveni standardi (MRS):

MRS - 1, 2, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 i 41.

Od 01.01.2009. godine, u Crnoj Gori su prevedeni i u primjeni sledeći Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI):

MSFI - 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8.

Od 01.01.2013. godine, u Crnoj Gori su prevedeni i u primjeni sledeći Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI):

MSFI - 10, 11, 12 i 13.

“A-PRAVA MONTENEGRO”, PODGORICA**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Od 01.01.2021. godine, u Crnoj Gori su prevedeni i u primjeni sledeći Međunarodni standardi finansijskog izvješavanja (MSFI):
MSFI - 14 i MSFI - 16.

Od 01.01.2021. godine, u Crnoj Gori je preveden i u primjeni sledeći IFRIC:
IFRIC - 22.

Od 01.01.2024. godine, u Crnoj Gori su prevedeni i u primjeni sledeći Međunarodni standardi finansijskog izvješavanja (MSFI):
MSFI - 9 i 15.

Novi standardi i nove izmjene postojećih Standarda koji su u primjeni za izvještajni period, nisu zvanično prevedeni i objavljeni u Crnoj Gori.

Korišćenje procjenjivanja

2.2. Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva korišćenje najboljih mogućih procjena i pretpostavki koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa. Ove procjene se najvećim dijelom odnose na procjene obezvrjeđenja potraživanja iz poslovnih odnosa, procjene korisnog vijeka upotrebe opreme i ostalih rezervisanja.

Koncept nastavka poslovanja

2.3. Finansijski izvještaji sastavljeni su na osnovu načela stalnosti poslovanja, što podrazumijeva da stanje u privredi i buduće mjere monetarne i ekonomske politike neće imati značajan negativan uticaj na budući finansijski položaj i rezultate poslovanja Organizacije.

“A-PRAVA MONTENEGRO”, PODGORICA**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****Osnovne računovodstvene politike**

3. Osnovne računovodstvene politike primijenjene prilikom sastavljanja godišnjeg računa za 2024. godinu su sledeće:

Prihodi

3.1. Prihodi se odmjeravaju po pravičnoj vrijednosti primljene naknade ili naknade koja će se primiti i predstavljaju iznose koji se dobijaju za prodatu robu i izvršene usluge, umanjene za odobrene popuste i porez na dodatu vrijednost. Prihod se priznaje kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda i mogućnosti povraćaja po osnovu reklamacije.

Ostvareni prihodi se odnose na prihode po osnovu Privremene tarife naknada za kablovsku retransmisiju audiovizuelnih djela sa repertoara Organizacije za zaštitu prava filmskih producenata u Crnoj Gori - “A-PRAVA MONTENEGRO”.

Privremenom tarifom je predviđeno da naknada za korišćenje audiovizuelnih djela sa repertoara Organizacije iznosi 2 % od bruto prihoda koji korisnik ostvaruje iz djelatnosti čije obavljanje je uslovljeno korišćenjem audiovizuelnih djela.

Unaprijed naplaćeni prihodi se iskazuju kao odloženi prihodi i prenose u redovne prihode u trenutku izvršenja usluge.

Poslovni rashodi

3.2. Poslovni rashodi uključuju sve troškove direktno vezane za izvršenje osnovne djelatnosti Organizacije. Priznavanje rashoda vrši se istovremeno sa priznavanjem prihoda radi kojih su ti rashodi nastali (princip sučeljavanja prihoda i rashoda). Priznati rashodi direktno se povezuju sa priznatim prihodima u poslovnom rezultatu obračunskog perioda. Rashodi se priznaju u obračunskom periodu i onda kada je nastala obaveza a nema uslova da se priznaju kao bilansna pozicija imovine.

“A-PRAVA MONTENEGRO”, PODGORICA**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****Finansijski prihodi i rashodi**

3.3. Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju prihode od kamata po osnovu potraživanja i plasmana kao i rashode kamata. Prihodi i rashodi od kamata se iskazuju u momentu obračuna prema ugovorenim kamatnim stopama. Pod kamatom se, takođe, podrazumijeva i bilo koji oblik revalorizacije obaveza, ako je to ugovoreno ili propisano.

Preračunavanje stranih sredstava plaćanja

3.4. Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursovima važećim na dan poslovne promjene. Sva potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja, preračunata su u protivvrijednost EUR, po kursu valuta važećem na dan bilansa stanja.

Pozitivne i negativne kursne razlike, nastale preračunom potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u njihovu protivvrijednost u EUR i preračunom poslovnih promjena u toku godine, priznaju se u bilansu uspjeha kao finansijski prihodi, odnosno finansijski rashodi.

Doprinosi za socijalnu sigurnost zaposlenih

3.5. U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, Organizacija je u obavezi da uplati u ime zaposlenih, doprinose Fondu PIO, Zavodu za zapošljavanje i Fondu rada kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po zakonom propisanim stopama. Doprinosi na teret zaposlenog i doprinosi na teret poslodavca se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.

Porezi i doprinosi i druge zakonske obaveze koje ne zavise od rezultata poslovanja

3.6. Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim državnim i lokalnim poreskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su iskazani u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.

“A-PRAVA MONTENEGRO”, PODGORICA**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****Nematerijalna ulaganja**

3.7. Nematerijalna ulaganja početno se priznaju po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja. Nakon početnog priznavanja, nematerijalna ulaganja se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti.

Korisni vijek trajanja nematerijalnih ulaganja utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja.

U skladu sa članom 13 stav 3 Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list CG, br. 88/2024) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Naime, amortizacija kupljenih softvera se za poreske svrhe obračunava primjenom degresivnog metoda, dok se za ostala nematerijalna ulaganja obračunava primjenom proporcionalnog metoda.

Nekretnine, postrojenja i oprema

3.8. Kao nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Nekretnine, postrojenja i opremu treba iskazati po procijenjenoj vrijednosti izvršenoj od strane nezavisnih ovlašćenih procjenjivača. Učestalost revalorizacije zavisi od kretanja fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme i vrši se u slučajevima kada njihova neto sadašnja vrijednost materijalno značajno odstupa od fer vrijednosti sredstva na dan bilansa stanja.

Prilikom prodaje ili rashodovanja revalorizovanih nekretnina, postrojenja i opreme pozitivan efekat revalorizacije koji ostaje kao revalorizaciona rezerva datog sredstva se prenosi direktno na neraspoređenu dobit odnosno akumulirani gubitak. Prenos sa revalorizacionih rezervi vrši se i u slučaju kada se sredstvo rashoduje. U skladu sa mišljenjem Poreske uprave, revalorizacija nekretnina i opreme ne iziskuje usklađivanje poreske osnovice sredstva u prijavi poreza na dobit.

Nekretnine, postrojenja i oprema nabavljene nakon procjene treba iskazati po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost sredstava, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.

“A-PRAVA MONTENEGRO”, PODGORICA**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Naknadni troškovi, troškovi zamjene djelova postrojenja i opreme (ugradnja novih rezervnih djelova), troškovi značajnih adaptacija, remonta i generalnih popravki priznaju se kao povećanje sadašnje vrijednosti postrojenja i opreme ako je vjerovatno da će po tom osnovu doći do priliva budućih ekonomskih koristi i ako se ti troškovi mogu pouzdano izmjeriti. Troškovi nastali po osnovu tekućeg održavanja nekretnina, postrojenja i opreme: zamjena i ugradnja sitnih rezervnih djelova i potrošnog materijala, kao i troškovi svakodnevnih popravki opreme i postrojenja, smatraju se rashodom perioda u kome su nastali.

Pozitivna razlika nastala prilikom prodaje nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se u korist ostalih prihoda. Neotpisana vrijednost otuđenih i rashodovanih osnovnih sredstava se naknađuje na teret ostalih rashoda.

Amortizacija

3.9. Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se na nabavnu, odnosno procijenjenu vrijednost umanjenu za procijenjeni iznos rezidualne vrijednosti, proporcionalnim metodom, primjenom stopa koje se utvrđuju na osnovu procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava.

Amortizacija se obračunava počevši od narednog mjeseca za novonabavljene nekretnine, postrojenja i opremu, odnosno obračunom na vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme, utvrđenu krajem prethodne godine, za ostale nekretnine i opremu.

U skladu sa članom 13. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list CG, br. 88/2024) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Amortizacija građevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, a za sva ostala osnovna sredstva primjenom degresivnog metoda za cijelu godinu bez obzira na datum aktiviranja.

Oprema se amortizuje po stopi od 12,5 - 50 %, a objekat i oprema uzeti u zakup po stopi od 33,33 %.

“A-PRAVA MONTENEGRO”, PODGORICA**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****Obezvrjeđenje vrijednosti imovine**

3.10. Organizacija na dan bilansa stanja procjenjuje da li postoje bilo kakve indicije da je vrijednost nekog sredstva umanjena. U slučaju da postoje takve indicije, procjenjuje se nadoknativa vrijedost imovine za takvo sredstvo, kako bi se utvrdio iznos obezvrjeđenja. Gubitak zbog umanjenja vrijednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrijednost sredstva veća od njegove nadoknativne vrijednosti. Nadoknativa vrijednost je fer vrijednost umanjena za troškove prodaje ili upotrebna vrijednost, zavisno od toga koja je od te dvije vrijednosti veća.

Obezvrjeđenje se priznaje kao rashod tekućeg perioda, osim kada se sredstvo vodi po revalorizovanoj vrijednosti, kada se umanjenje vrijednosti tretira kao smanjenje revalorizacije rezerve.

Ako se kasnije poništi obezvrjeđenje, knjigovodstvena vrijednost sredstva se povećava do promijenjene procjene nadoknativnog iznosa, ali ne iznad knjigovodstvenog iznosa koji bi bio utvrđen da gubitak od umanjenja vrijednosti nije bio priznat u ranijim godinama.

Poništenje obezvrjeđenja se prikazuje kao prihod tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano po revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obezvrjeđenja tretira kao povećanje revalorizacije rezerve.

Dugoročni finansijski plasmani

3.11. Dugoročni finansijski plasmani koji se kotiraju na aktivnom tržištu vrednuju se po tržišnoj vrijednosti, a plasmani koji se ne kotiraju vrednuju se po amortizacionom trošku koristeći metod efektivne kamatne stope umanjen za umanjenje vrijednosti na osnovu procjene rukovodstva o njihovoj vjerovatnoj naplativosti.

Zalihe

3.12. Zalihe se iskazuju po nabavnoj vrijednosti (cijeni koštanja), koja uključuje fakturnu vrijednost dobavljača, transportne i zavisne troškove nabavke ili po neto prodajnoj vrijednosti, ukoliko je ona niža. Neto prodajna vrijednost je vrijednost po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja prodajne vrijednosti za troškove prodaje.

“A-PRAVA MONTENEGRO”, PODGORICA**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima, otpisuju se.

Potraživanja iz poslovnih odnosa

3.13. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja iz poslovnih odnosa se inicijalno priznaju po fer vrijednosti.

Rezervisanje za umanjenje vrijednosti se iskazuje kada postoji objektivni dokaz da Organizacija neće moći da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske teškoće kupca, vjerovatnoća da će kupac otići pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju, propust ili kašnjenje u plaćanju, smatraju se indikatorima da je umanjena vrijednost potraživanja.

Knjigovodstvena vrijednost potraživanja iz poslovnih odnosa umanjuje se preko ispravke vrijednosti, a iznos umanjenja se priznaje u bilansu uspjeha u okviru ostalih rashoda. Naknadna naplata potraživanja koje je ranije bilo ispravljeno ili otpisano priznaje se u bilansu uspjeha u okviru ostalih prihoda.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

3.14. Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju gotovinu u blagajni, depozite po viđenju kod poslovnih banaka i druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospijanja do tri mjeseca.

Učešće u zajedničkim poduhvatima

3.15. Zajednički poduhvat je ugovorni angažman u okviru kog dvije ili više strana preduzimaju ekonomsku aktivnost koja je predmet zajedničke kontrole. Zajednička kontrola je ugovorom definisana podjela kontrole nad nekom ekonomskom aktivnošću i postoji samo kada se za donošenje strateških i operativnih odluka u vezi sa poslovanjem zahtijeva jednoglasna saglasnost strana koje dijele kontrolu (učesnici u zajedničkom poduhvatu). Ugovor o zajedničkom poduhvatu definiše način na koji se prihod od prodaje zajedničke usluge i rashodi koji pritom nastanu dijele između učesnika u zajedničkom poduhvatu.

“A-PRAVA MONTENEGRO”, PODGORICA**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****Obaveze prema dobavljačima**

3.16. Obaveze prema dobavljačima se prikazuju po fakturnoj vrijednosti.

Obaveze po kreditima

3.17. Obaveze po kreditima se prvobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava, a nakon toga se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope koja korespondira efektivnoj kamatnoj stopi.

Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva

3.18. Rezervisanja se priznaju kada Organizacija ima zakonsku ili ugovorenu obavezu koja je rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će doći do odliva sredstava kako bi se izmirila obaveza i kada se iznos ovih obaveza može pouzdano procijeniti.

Organizacija je u obavezi da svake godine rezerviše 5 % od ukupnih prihoda Organizacije za slučaj korekcije obračuna raspodjele, kao i 10 % od ukupnih prihoda Organizacije za socijalne i kulturne potrebe.

Organizacija procjenjuje mogući nepovoljni razvoj događaja kao rezultat zbivanja u prošlosti i ukoliko je vjerovatnoća da će sudski spor biti izgubljen, Organizacija vrši rezervisanje kojim se u cjelosti obezbjeđuje iznos potencijalne obaveze po osnovu negativnog razrješenja sudskog spora. Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva se ne priznaju u finansijskim izvještajima.

Pravična (fer) vrijednost

3.19. Poslovna politika Organizacije je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije, kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nijesu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta.

“A-PRAVA MONTENEGRO”, PODGORICA**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak**

Rukovodstvo Organizacije vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Organizacije, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

Ostali prihodi iz redovnog poslovanja

4. Ostali prihodi iz redovnog poslovanja u 2024. godini iznose 522.435 EUR-a (2023. godine 479.020 EUR-a) i čine ih prihodi od naknade za retransmisiju audiovizuelnih djela - 517.590 EUR-a i prihodi od refundacija zarada - 4.845 EUR-a.

Ostali prihodi iz poslovanja

5. Ostali prihodi iz poslovanja iznose 21.830 EUR-a (2023. godine 27.909 EUR-a) i čine ih prihodi od ukidanja obaveza za rezervisanja za slučaj korekcije obračuna raspodjele, zbog zastare, u iznosu od 21.214 EUR-a, obaveza za raspodjelu nosiocima zbog zastare - 455 EUR-a i prihoda od smanjenja ostalih obaveza - 161 EUR-o.

Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala

6. Ovi troškovi na dan 31.12.2024. godine iznose 7.339 EUR-a (2023. godine 9.314 EUR-a) i čine ih troškovi električne energije u iznosu od 5.271 EUR-o, troškovi kancelarijskog materijala - 1.384 EUR-a, troškovi alata i inventara - 149 EUR-a, troškovi goriva - 293 EUR-a i troškovi ostalog materijala - 242 EUR-a.

Amortizacija

7. Ovi troškovi za 2024. godinu iznose 17.560 EUR-a (2023. godine 17.599 EUR-a) i sadrže amortizaciju sopstvene opreme u iznosu od 1.970 EUR-a, amortizaciju opreme i objekta uzetog u zakup - 15.590 EUR-a. Amortizacija je obračunata u skladu sa Napomenom 3.9.

“A-PRAVA MONTENEGRO”, PODGORICA**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****Ostali troškovi poslovanja**

8. Ostali troškovi poslovanja se sastoje iz:

	2024.	2023.
	EUR	EUR
Troškova naknada za nosioce prava	(213.413)	(191.055)
Troškova rezervisanja za slučaj korekcije obračuna raspodjele	(27.214)	(25.347)
Troškova rezervisanja za socijalne i kulturne potrebe	(54.428)	(50.694)
Troškova istraživanja	(9.075)	(9.075)
Troškova advokatskih usluga	(5.826)	(5.082)
Troškova obračuna raspodjele sredstava	(24.850)	(22.600)
Troškova održavanja opreme, domena i dr.	(2.566)	(1.104)
Troškova platnog prometa	(1.476)	(1.697)
Troškova PTT-a usluga	(676)	(844)
Troškova reprezentacije	(11.351)	(9.735)
Ostalih troškova	(3.228)	(3.161)
	(354.103)	(320.394)

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

9. Pregled zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda je sledeći:

	2024.	2023.
	EUR	EUR
Troškovi neto zarada	(78.450)	(78.696)
Troškovi ugovora o djelu	(10.848)	(5.622)
Troškovi poreza	(9.617)	(8.965)
Troškovi doprinosa za penzije	(23.358)	(26.928)
Troškovi doprinosa	(2.614)	(2.505)
Troškovi Upravnog i Nadzornog odbora	(25.500)	(22.600)
Troškovi pomoći	(2.000)	(3.000)
Troškovi dnevnica, smještaja i prevoza na sl. putu	(9.477)	(10.905)
	(161.864)	(159.221)

“A-PRAVA MONTENEGRO”, PODGORICA

Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak

Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima

10. Ovi rashodi iznose 3.286 EUR-a (2023. godine 315 EUR-a) i čini ih trošak kamata na zakup.

Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva

11. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva su prikazani kako slijedi:

	Objekat i oprema - zakup	Oprema, alat i inventar	Ukupno
	EUR	EUR	EUR
Nabavna ili revalorizovana vrijednost			
Stanje 1. januara 2024. godine	26.687	13.913	40.600
Povećanje - novi ugovor o zakupu	62.565	-	62.565
Povećanje - nabavke	-	5.301	5.301
Smanjenje - rashod opreme	-	(10.123)	(10.123)
Stanje 31. decembra 2024. godine	89.252	9.091	98.343
Ispravka vrijednosti			
Stanje 1. januara 2024. godine	26.687	11.251	37.938
Smanjenje - novi ugovor o zakupu	(26.687)	-	(26.687)
Smanjenje - rashod opreme	-	(10.123)	(10.123)
Obračunata amortizacija za 2024. godinu (Napomena 7.)	15.590	1.970	17.560
Stanje 31. decembra 2024. godine	15.590	3.098	18.688
Sadašnja vrijednost			
31. decembra 2024. godine	73.662	5.993	79.655
Sadašnja vrijednost			
31. decembra 2023. godine	-	2.662	2.662

“A-PRAVA MONTENEGRO”, PODGORICA**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****Potraživanja od kupaca**

12. Potraživanja od kupaca iznose 53.462 EUR-a (2023. godine 12.156 EUR-a) i odnose se na potraživanje za naknadu od “Crnogorskog Telekom” ad, Podgorica.

Ostala nepomenuta potraživanja

13. Ova potraživanja čine:

	<u>2024.</u>	<u>2023.</u>
	EUR	EUR
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	139	144
Potraživanja od zaposlenih	-	44
Potraživanja za refundacije zarada	4.845	-
	<u>4.984</u>	<u>188</u>

Gotovina na računima i u blagajni

14. Gotovina na računima i u blagajni sačinjavaju:

	<u>2024.</u>	<u>2023.</u>
	EUR	EUR
Žiro račun	282.415	307.803
Blagajna	-	838
Devizni račun	42	41
	<u>282.457</u>	<u>308.682</u>

“A-PRAVA MONTENEGRO” poslovanje obavlja preko “Crnogorske komercijalne banke” ad, Podgorica i “Erste banke” ad, Podgorica.

“A-PRAVA MONTENEGRO”, PODGORICA**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****Aktivna vremenska razgraničenja**

15. Aktivna vremenska razgraničenja na dan 31.12.2024. godine iznose 43.159 EUR-a (2023. godine 39.092 EUR-a) i čine ih nefakturisana potraživanja, za decembar 2024. godine, za naknadu za kablovsku retransmisiju audiovizuelnih djela od sledećih korisnika: “Crnogorskog telekoma” ad, Podgorica u iznosu od 12.521 EUR-o, “M-TEL”-a doo, Podgorica - 18.739 EUR-a, “Telemach”-a doo, Podgorica - 11.071 EUR-o, Radio - difuznog centra doo, Podgorica - 747 EUR-a i “Orion telekoma” doo, Podgorica - 81 EUR-o. Fature su korisnicima ispostavljene u januaru 2025. godine.

Naknada za kablovsku retransmisiju iznosi 2 % od bruto prihoda koji korisnik ostvaruje iz djelatnosti čije obavljanje je uslovljeno korišćenjem audiovizuelnih djela. Iznosi o ostvarenim prihodima korisnika su dostavljeni putem e-maila, potvrda i analitičkih kartica prihoda korisnika, tako da njihovu tačnost nismo mogli provjeriti.

Dugoročne obaveze

16. Dugoročne obaveze iznose 210.436 EUR-a (2023. godine 144.144 EUR-a) i čine ih obaveze za slučaj korekcije obračuna raspodjele - 98.542 EUR-o, obaveze za socijalne i kulturne potrebe - 54.457 EUR-a i dugoročne obaveze za zakup - 57.437 EUR-a. Tekuće dospjeće obaveze za zakup iznosi 16.225 EUR-a.

Na osnovu Odluke Skupštine od 12.04.2024. godine, obaveze za socijalne i kulturne potrebe su umanjene za 50.694 EUR-a za potrebe izgradnje filmskog studija. Navedena sredstva su prenešana “DOCLEA FILM” doo, Podgorica čiji su osnivač “A-PRAVA MONTENEGRO”.

Obaveze prema dobavljačima

17. Obaveze prema dobavljačima iznose 2.468 EUR-a (2023. godine 13.170 EUR-a) i čine ih obaveze prema: “Ipsosu”, Podgorica - 757 EUR-a, “Trio grup”, Podgorica - 618 EUR-a, “Virage”, Podgorica - 802 EUR-a i prema ostalim dobavljačima - 291 EUR-o.

“A-PRAVA MONTENEGRO”, PODGORICA**Napomene uz finansijske izvještaje – nastavak****Ostale obaveze iz poslovanja**

18. Ove obaveze iznose 222.211 EUR-a (2023. godine 194.803 EUR-a) i čine ih obaveze prema nosiocima autorskih prava.

Ostale kratkoročne obaveze

19. Ostale kratkoročne obaveze iznose 12.378 EUR-a (2023. godine 10.664 EUR-a) i čine ih obaveze za pomoći/sufinansiranja/sponzorisanja pravnih i fizičkih lica u iznosu od 10.422 EUR-a i ostale obaveze - 1.956 EUR-a.

Sudski sporovi

20. Prema izjavi Rukovodstva, protiv Organizacije se ne vode sudski sporovi.